



*Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva
ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva*

Broj: 01/11-02-7321-1/19
Datum, 21.11.2019.godine

SLUŽBENA ZABILJEŠKA O RADU ČLANOVA
KOMISIJE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SARAJEVA
ILI IZRADU NOVOG STATUTA GRADA SARAJEVA KOJI SU SE ODAZVALI POZIVU
ZA DEVETU SJEDNICU KOMISIJE
DANA 21.11.2019. GODINE

Prisutni:

1. mr. Izmir Hadživdčić, predsjedavajući
2. Nihad Uk, član
3. Bajro Biber, član
4. Drago Jurić, član
5. Safet Krajišnik, član
6. Dubravka Muminović – Klašnja, član

Odsutni: Toni Vukadin, zamjenik Predsjedavajućeg, Sanela Holjan, član Adnan Gušo, član Omer Jakupović, član, Emir Zlatar, član, Dragana Solaković, član, Subha Krajišnik, član

Sjednici prisustvovala Mirjana Đanović Stanić.

Poslije sažetka, na prijedlog Predsjedavajućeg, iako sastanku ne prisustvuje natpolovična većina imenovanih članova, dogovoreno je da će prisutni članovi ovog tijela nastaviti s radom usvajanjem

- Službene zabilješke o radu članova koji su se odazvali pozivu za Osmu sjednicu Komisije od 08.11.2019. godine.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje Izvještaja o radu Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva sa predloženim zaključkom i pripadajućim materijalima
2. Tekuća pitanja

Ad 1).

- a. Komisija je razmatrala pojedinačno prijedloge odredbi u radnom materijalu, predočene u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, i to do 24. člana važećeg Statuta, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigirala radni materijal. Korigirani dio teksta je u prilogu ove zabilješke.
- b. Poslije rasprave, dogovoreno je da će se istom metodologijom, nastaviti s radom (obradom ostalih članova Statuta Grada Sarajeva).
- c. Rad Komisije će se okončati usvajanjem Izvještaja s elementima koje sadrži razmatrani radni materijal, a poslije uvrštavanja konačnih korekcija Komisije.

Ad 2)

Dogovoreno je da će Komisija nastaviti s radom na sljedećoj sjednici koja će se održati u utorak 26.11.2019. godine s početkom u 11.30 sati, o čemu će se uputi poziv članovima Komisije.

ZAPISNIČAR

Mirjana Đanović- Stanić

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 208 340, +387 33 443 050; Fax: +387 33 208 341
e-mail: grad@sarajevo.ba; web: www.sarajevo.ba

PREDSJEDAVALA KOMISIJE

mr. Izmir Hadživdčić, s.r.



EYOF 2019

Sarajevo & East Sarajevo

Na osnovu Amandmana XVI na Ustav Federacije BiH, te člana 13. stav 2. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 49/06), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj..... donijelo je

STATUT GRADA SARAJEVA

(Prijedlog teksta Nacrta)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Osnovni principi)

- (1) Grad Sarajevo je glavni grad, odnosno sjedište kantona, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te Ustavom Kantona Sarajevo.
- (2) Grad Sarajevo osigurava zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana u skladu s ustavom.
- (3) Sastav i način odlučivanja organa Grada Sarajeva odražava multietničnost i posebnost Grada Sarajeva u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
- (4) Grad Sarajevo historijski predstavlja jedinstvenu urbanu, infrastrukturnu cjelinu više gradskih općina, povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva, u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
- (5) Građani demokratski odlučuju o pitanjima lokalne samouprave i drugim pitanjima, u okviru nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Član 2. (Predmet)

Ovim Statutom uređuje se: samoupravni djelokrug Grada Sarajeva; organizacija, ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva; odraz multietničke strukture Grada Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa; neposredno odlučivanje građana o lokalnim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva; propisi i drugi opći akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva; nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor; saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

II – USTAVNO PRAVNI STATUS

Član 3. (Ustavno pravni status)

- (1) Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, sjedište Kantona Sarajevo.
- (2) Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

Član 4. (Teritorij)

- (1) Za područja Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo formira se Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave i uprave u skladu sa Zakonom o principima lokalne samopurave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (2) Teritorija Grada Sarajeva se može proširti pripajanjem teritorija koji graniči sa teritorijem Grada Sarajeva, a koji s Gradom Sarajevom čini jedinstvenu urbanu cjelinu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 5. (Pravna sposobnost)

Grad Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

Član 6. (Simboli)

Grad Sarajevo ima grb i zastavu, kao i druge simbole, o kojima posebnom odlukom odlučuje Gradsko vijeće.

Član 7. (Pečat)

- (1) Grad Sarajevo ima pečat.
- (2) Sadržaj pečata je sljedeći: "Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine" u prvom koncentričnom krugu, "Kanton Sarajevo – GRAD SARAJEVO" u drugom koncentričnom krugu i naziv organa u trećem koncentričnom krugu.
- (3) Sadržaj pečata Grada Sarajeva ispisuje se oko grba Grada Sarajeva na službenim jezicima, te ćiriličnim i latiničnim pismom.
- (4) Davanje odobrenja za izradu pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata, uređuju se se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

**Član 8.
(Ime)**

Službeno ime Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i sjedišta Kantona Sarajevo je "Grad Sarajevo".

**Član 9.
(Sjedište)**

- (1) Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, Ulica Brodac, broj 1, u Vijećnici.
- (2) Sjedište organa Grada Sarajeva ili organa uprave, može biti na drugoj adresi, u centralnom dijelu grada Sarajeva, o čemu Gradsko vijeće donosi odluku.

**Član 10.
(Službeni jezici)**

- (1) Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te ćirilčno i latinično pismo su u službenoj upotrebi u skladu s ustavom.

**Član 11.
(Dan Grada Sarajeva)**

Dan Grada Sarajeva je 6. april.

III –ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA

POGLAVLJE I. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

**Član 12.
(Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava)**

- (1) Grad Sarajevo u ostvarivanju svojih zadataka, poštuje osnovna ljudska prava i temeljne slobode, utvrđene ustavom i zakonom.
- (2) Organi Grada Sarajeva ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnoga stava. Oni su dužni u donošenju akata i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti akti imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava.

Član 13.
(Zaštita ljudskih prava kroz gradske propise)

Organi Grada Sarajeva osiguravaju donošenje propisa kojima se štite utvrđena ljudska prava i slobode, te primjenjuju efikasne instrumente za zaštitu ljudskih prava, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima.

Član 14.
(Komisija za ljudska prava)

- (1) Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada organa Grada Sarajeva u ovoj oblasti, Gradsko vijeće formira Komisiju za ljudska prava.
- (2) Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz stava 1. ovoga člana, utvrđuju se Poslovníkom Gradskog vijeća, odnosno odlukom Gradskog vijeća.

Član 15.
(Odnos organa Grada Sarajeva sa Ombudsmenom)

- (1) Organi Grada Sarajeva dužni su pružiti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine i svim promatračkim tijelima za ljudska prava, potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Grada Sarajeva.
- (2) U okviru pomoći iz prethodnoga stava, organi Grada Sarajeva dužni su naročito:
 - a. staviti na uvid sve službene dokumente, uključujući i dokumente tajnog karaktera, te upravne spise,
 - b. osigurati saradnju državnih službenika i namještenika u davanju potrebnih informacija i podataka,
 - c. omogućiti pristup upravnim postupcima, kao i sastancima organa Grada Sarajeva.
- (3) Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovoga člana će se razmatrati u nadležnim organima Grada Sarajeva po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti poduzimane odgovarajuće mjere, ukoliko to bude potrebno.

**POGLAVLJE II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA I
POVJERAVANJE POSLOVA**

Član 16.
(Odlučivanje u poslovima iz samoupravnog djelokruga)

- (1) Grad Sarajevo samostalno uređuje pitanja lokalne samouprave, putem odluka organa Grada Sarajeva, odnosno odluka građana, putem referenduma, u skladu sa članom 62, 63, 64. i 65. ovog Statuta.
- (2) Grad Sarajevo je samostalan u odlučivanju o poslovima iz isključive nadležnosti koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene federalnim, kantonalnim ili općinskim propisima, osim u slučajevima utvrđenim ustavom ili zakonom.

Član 17. (Nadležnosti)

(1) Nadležnosti Grada Sarajeva su:

- a) osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom;
- b) donošenje budžeta Grada Sarajeva i organizacija efikasne gradske uprave prilagođene potrebama Grada Sarajeva;
- c) donošenje programa i planova razvoja Grada Sarajeva i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje, rad dobrotvornih organizacija i unapređenje turizma;
- d) utvrđivanje i provođenje politike planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša na teritoriji Grada Sarajeva i rješavanje u upravnom postupku u oblasti građenja, u skladu sa zakonom;
- e) utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara od interesa za Grad Sarajevo, upravljanje prirodnim resursima od značaja za Grad Sarajevo i raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korištenja;
- f) upravljanje i raspolaganje imovinom Grada;
- g) upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo;
- h) odlučivanje o raspolaganju stanovima u vlasništvu Grada Sarajeva i visini zakupnine za korištenje stanova koji su u vlasništvu Grada Sarajeva, propisivanje pravila održavanja reda u stambenim zgradama na području Grada Sarajeva, obezbjeđivanje sredstava za radove radi zaštite objekata od kulturno-istorijskog značaja na području Grada Sarajeva, uređivanje i obezbjeđivanje korištenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad Sarajevo, utvrđivanje visine naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Sarajeva i vršenje nadzora nad njihovim korištenjem;
- i) određivanje imena ulica i trgova na području Grada Sarajeva;
- j) donošenje propisa o uslovima, izgradnji i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada Sarajeva;
- k) osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad Sarajevo;
- l) utvrđivanje osnova zajedničke politike razvoja kulture, fizičke kulture, sporta, odmora i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanju u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sportskih takmičenja od značaja za Grad;
- m) analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema organima nadležnim za ova pitanja;
- n) donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Grada Sarajeva;
- o) uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada Sarajeva;
- p) raspisivanje referenduma za područje Grada Sarajeva;
- q) raspisivanje samodoprinosu, javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada Sarajeva; 18. osnivanje i obezbjeđivanje uslova rada gradskih radio i TV stanica, štampanih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;
- r) podsticanje razvoja civilnog društva;
- s) zaštita životinja.

- (2) Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad Sarajevo može, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obrtnicima.
- (3) Grad Sarajevo ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz nadležnosti Grada Sarajeva, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.
- (4) Osim ukoliko zakon ne odredi da neku nadležnost treba smatrati povjerenom, nadležnost ustanovljena ili predviđena zakonom smatra se vlasitom nadležnošću Grada Sarajeva.

Član 18.

(Zajedničke nadležnosti Grada Sarajeva i općina u Kantonu Sarajevo koje nisu u sastavu Grada Sarajeva)

- (1) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture, u skladu s Ustavom Kantona Sarajevo.
- (2) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu Sarajevo.

Član 19.

(Prenošenje poslova lokalne samouprave)

Odlukom Gradskog vijeća, odnosno općinskog vijeća općina koje čine Grad Sarajevo, mogu se međusobno prenositi pojedini poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga.

Član 20.

(Prenošenje poslova viših nivo vlasti na Grad Sarajevo)

Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti, odnosno državnih vlasti, mogu biti povjereni zakonom Gradu Sarajevu kao jedinici lokalne samouprave, odnosno kao glavnom gradu, nakon konsultacije organa Grada Sarajeva, uzimajući u obzir princip supsidijarnosti i sposobnosti organa Grada Sarajeva i gradske uprave da te poslove obavljaju efikasno.

Člana 21

(Sredstva za prenesene poslove)

Prijenos i povjeravanje novih poslova Gradu Sarajevu, prati dodjela sredstava potrebnih za njihovo efikasno obavljanje.

POGLAVLJE III. VITANI NACIONALNI INTERES

Član 22. (Vitalni nacionalni interes)

- (1) Vitalni nacionalni interesi su u oblastima: kulture, obrazovanja, religije i nacionalnih spomenika.
- (2) U oblasti od vitalnoga nacionalnog interesa odluke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva donose se u skladu sčlanom 38. ovoga Statuta.

POGLAVLJE IV – ORGANI GRADA SARAJEVA

Član 23. (Organi Grada Sarajeva)

Organa Grada Sarajeva su Gradsko vijeće i gradonačelnik Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Odjeljak A. Gradsko vijeće

Član 24. (Gradsko vijeće)

Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana Grada Sarajeva i organ odlučivanja, najviši je organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 17.18.19.i 20. ovoga Statuta.

Član 25. (Sastav Gradskog vijeća i izbor gradskih vijećnika)

- (1) Gradsko vijeće se sastoji od 28 gradskih vijećnika.
- (2) Svako općinsko vijeće općina koje čini Grad Sarajevo, bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.
- (3) Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno je zajamčen minimum od 6 (šest) mjesta u Gradskome vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.
- (4) Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zajamčen stavom 3. ovoga člana, gradski vijećnici se biraju iz reda kandidata s lista političkih stranaka zastupljenih u općinskim vijećima, a na osnovi izbornih rezultata.

Član 26.
(Konstituiranje Gradskog vijeća)

- (1) Gradskovijeće se konstituira u roku od 30 dana od dana konstituiranja općinskih vijeća općina koje čine Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).
- (2) Mandati za Gradsko vijeće dodjeljuju se kandidatima s kandidatskih listi poslije provedenih izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne I Hercegovine, a na način i po postupku propisanom ovim članom.
- (3) Kandidatsku listu, iz stava 2. ovog člana, može predložiti politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i/ili grupa općinskih vijećnika. Grupu općinskih vijećnika sačinjavaju dva i više vijećnika. Na kandidatskoj listi iz stava 3. ovog člana zastupljeni su isključivo općinski vijećnici kojima je potvrđen i verificiran mandat u općinskom vijeću kojem se predlaže kandidatska lista za provođenje izbora za Gradsko vijeće i to tako da se, uz ime ip rezime, obavezno navodi inacionalno opredjeljenje kandidata.
- (4) Prilikom formiranja kandidatske liste, predlagač iz stava 3. ovog člana void računa o tome da općinsko vijeće ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće najmanje po jednog kandidata iz reda svakog konstitutivnog naroda, a općinsko vijeće u kojem je, u usporedbi s drugim općinskim vijećima, zastupljen veći broj općinskih vijećnika iz reda određenog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće, srazmjerno veći broj vijećnika pripadnika pojedinog konstitutivnog naroda, odnosno vijećnika iz reda ostalih.
- (5) Općinsko vijeće se može izjašnjavati o predloženoj kandidatskoj listi ako je ta kandidatska lista ovjerena od strane Centralne izborne komisije Bosne I Hercegovine.
- (6) Izbori u općinskom vijeću za Gradsko vijeće su tajni, a općinski vijećnici se izjašnjavaju tako što svaki općinski vijećnik preuzima jedan glasački listićkoji sadrži sve predložene kandidatske liste i upisuje svoj (jedan) glas za samojednu od kandidatskih listi. U protivnom glasački listić je nevažeći.
- (7) Po završetku glasanja, zbrajaju se glasovi za pojedine kandidatske liste.
- (8) Mandati za Gradsko vijeće se dodjeljuju kandidatskim listama, prema brojud obivenih glasova, po sistemu proporcionalne zastupljenosti kandidata sa kandidatskih lista, u skladu s Izbornim zakonom BiH, odnosno,dijele se po redu, počev od najvećeg količnika, dok se ne raspodjele svi mandate iz općinskog vijeća za Gradsko vijeće.
- (9) Raspodjela mandata među kandidatima s iste kandidatske liste vrši se prema redosljedu kandidata na kandidatskoj listi.
- (10) Ukoliko se za određivanje posljednjeg, sedmog mandata dobije isti količnik, mandat se dodjeljuje žrijebanjem. Žrijebanje se provodi odmah po objavi rezultata u prisustvu svih vijećnika općinskog vijeća, nanačin kako o tome odluči općinsko vijeće.
- (11) Ukoliko se ovako provedenim izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, među sedam izabranih gradskih vijećnika, ne dobije minimalno potrebna zastupljenost vijećnika iz pojedinog konstitutivnog naroda, kako je to navedeno u stavu 5. ovog člana, umjesto izabranog vijećnika, za Gradsko vijeća s najmanjim količnikom iz reda naroda za koji je i bez tog vijećnika zadovoljena minimalna zastupljenost, delegira se općinski vijećnik pripadnik naroda koji nije zastupljen u potrebnom broju među delegatima iz tog općinskog vijeća, a koji je na kandidatskoj listi kojoj pripada sljedeći najveći količnik.

- (12) Ukoliko na toj kandidatskoj listi nema kvalificiranog kandidata, utvrđuje se sljedeći najveći količnik i tako sve dok se ne dođe do kvalificiranog kandidata.
- (13) Ukoliko među reostalim kandidatima na kandidatskim listama nije kvalificirani kandidat, za Gradskovijeće se delegira općinski vijećnik koji je na izborima za općinsko vijeće dobio najveći broj glasova građana I koji pripada narodu čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno osigurati delegiranjem iz općinskog vijeća, bez obzira na izborni rezultat političke stranke ili koalicije, odnosno rezultat koji je ostvario na lokalnim izborima kao nezavisni kandidat.
- (14) Ukoliko se na način iz stava 13. Ovoga člana ne može delegirati kvalificirani vijećnik, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s najvećim brojem glasova građana, a sa listekandidata koja je bila prijavljena na lokalnim izborima za to općinsko vijeće i to od strane političke stranke, koalicije ili grupe vijećnika čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće dobila mandate koji se oduzima. Ukoliko na listi kandidata političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili grupe vijećnika za lokalne izbore za općinsko vijeće, a čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za gradske vijećnike dobila mandate koji se oduzima, nema kvalificiranog kandidata, delegira se kvalificirani kandidat koji je na lokalnim izborima za općinsko vijeće dobio najveći broj glasova, bez obzira na izborni rezultat koji je ostvarila politička stranka ili koalicija, odnosno koji je ostvario kao nezavisni kandidat.
- (15) Konačno dobivene rezultate izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće potvrđuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ovjerava da su izbori provedeni u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te izdaje uvjerenja gradskim vijećnicima kojima su dodijeljeni mandati.
- (16) Ukoliko se nakon provođenja svih navedenih procedura iz ovoga člana ne postigne propisana nacionalna zastupljenost gradskih vijećnika, primjenjuju se dodatne procedure propisane Poslovníkom Gradskog vijeća kojima se riješava ovo pitanje.

Član 27.

(Mandat gradskog vijećnika)

Mandat gradskog vijećnika traje do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Sarajeva, u skladu sa Zakonom.

*Gradsko vijeće Grada Sarajeva
Komisija za Statut i akta*

Na osnovu člana 36. stav 1. alineja 3. i člana 102. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/98), **Komisija za Statut i akta** Gradskoga vijeća Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 03.10.2008. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Statuta Grada Sarajeva.

Prečišćeni tekst Statuta Grada Sarajeva obuhvaća: Statut Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/98), Izmjene i dopune Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/98), Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 25/05) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, 23/08 i 32/08), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih akata.

*Predsjedavajući Komisije za Statut i akta
Gradskoga vijeća Grada Sarajeva
Alija Šaćić*

Broj: 01-02-1861/08
Datum: 09.10.2008. godine
Sarajevo

Na osnovu Amandmana XVI na Ustav Federacije BiH, te člana 13. stav 2. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 49/06), Gradsko vijeće Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Gradsko vijeće) na sjednici održanoj..... donijelo je¹

STATUT GRADA SARAJEVA

(Prečišćeni tekst)

*(Prijedlozi Komisije za Statut i akte za izradu
nacrtu Statuta Grada Sarajeva
- predložene izmjene evidentirane su u odnosu na
važeći Statut Grada Sarajeva)²*

¹ Preambula je formulirana na temelju Ustava i Zakona gdje je propisana nadležnost gradskog vijeća za donošenje statuta.

² Materijal je izrađen u skladu sa djelokrugom Radne grupe koju je formirao Gradonačelnik, a s ciljem razmatranja rješenja za predlaganje novog Statuta Grada Sarajeva, usklađenog, prije svih, sa posljednjim izmjenama Ustava Kantona Sarajevo, ali i drugim važećim propisima, uključujući i usklađivanje forme sa Jedinstvenim pravilima za izradu propisa koja se primjenjuju pri izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva (naslovi i podnaslovi dijelova akt, upotreba brojeve i drugih oznaka u podjelama, a prema propisanim kategorijama i dr.). Radna grupa predlaže da se tekst lektorira tako da se razmatra na tri služben jezika i dva pisma.

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Osnovni principi)³

- (1) Grad Sarajevo je glavni grad, odnosno sjedište kantona, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te Ustavom Kantona Sarajevo.⁴
- (2) Grad Sarajevo osigurava zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana u skladu sa ustavom.⁵
- (3) Sastav i način odlučivanja organa Grada Sarajeva odražava multietničnost i posebnost Grada Sarajeva u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.⁶
- (4) Grad Sarajevo historijski predstavlja jedinstvenu urbanu, infrastrukturnu cjelinu više gradskih općina, povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva, u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.⁷
- (5) Građani demokratski odlučuju o pitanjima lokalne samouprave i drugim pitanjima, a u okviru nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.⁸

³U Ustavu Kantona Sarajevo, u članu 4a propisano je da Statu Grada Sarajeva mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo i zakonom i principima koji su tim propisima utvrđeni.

Sadržaj i forma Statuta, pa tako i Osnovnih odredbi je usklađen sa formom propisanom Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 11/05) – (u daljem navođenju “Jedinstvena pravila”), izuzev definicije termina, budući da su, termini, odnosno sintagme, koje se koriste, definirane drugim ustavnim, odnosno zakonskim propisima, te se u Opće odredbe Statuta uvodi član sa osnovnim principim na kojima se ovim Statutom uređuje Grad Sarajevo, a koji su sadržani u Ustavu BiH, Ustavu F BiH, Ustavu Kantona Sarajevo, te Zakonom o principima lokalne samouprave u F BiH, a što je obaveza iz Ustava Kantona Sarajevo.

⁴ Ustav Bosne i Hercegovine (član I.5. Aneks IV Općeg Okvirnog sporazuma za mir iz Dayton-a) (Udaljem navođenju „Ustav BiH”

⁵ Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, član 4. (“Službene novine Federacije BiH”, 1/94, 13/97, 5/98, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 20/04, 33/04, 71/05 i 72/05) (U daljem navođenju Ustav F BiH)

⁶ Amandman XXVI na Ustav F BiH

⁷ Uvjet iz Amandmana XVI na Ustav F BiH

⁸ Principi Ustava BiH, odnosno Ustava F BiH, te Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06)

Član 12.
(Predmet)⁹

Ovim Statutom uređuje se: samoupravni djelokrug Grada Sarajeva; organizacija, ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva, odraz multietničke strukture Grada Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, neposredno odlučivanje građana o lokalnim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva; propisi i drugi opći akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva, nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor, saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

II – USTAVNO PRAVNI STATUS¹⁰

Član 2.3.
(Ustavno pravni status)¹¹

- (1)** — ~~Grad~~ Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, ~~i~~ Federacije Bosne i Hercegovine, ~~i~~ sjedište Kantona Sarajevo.
- (2)** — Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

Član 3.4.
(Teritorij)¹²

- (1)** ~~Opštine~~: Za područja ~~Općine~~ Centar Sarajevo, ~~Općine~~ Novi Grad Sarajevo, ~~Općine~~ Novo Sarajevo i ~~Općine~~ Stari Grad Sarajevo ~~formira se čine~~ Grad-Sarajevo ~~„kao jedinica lokalne samouprave i uprave, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.~~

⁹ Radna grupa je stala da Član 1. nije potrebno mijenjati, a evidentirana je potreba razmatranja samog naziva „Grad Sarajevo“

¹⁰ Podnaslov u skladu s Jedinstvenim pravilima

¹¹ Radna grupa je stala da Član 2. nije potrebno mijenjati, osim što je predloženo da se izostavi riječ „Grad“ iz prvog stava kako bi se prenio status glavnog grada iz Ustava BiH doslovno.

¹² Radna grupa je stala da bi se, u članu 3. Statuta Grada Sarajeva teritorij teba definirati kako je to formulirano u Ustavu Federacije BiH, te da bi se mogao dodati novi stav (2) kojim bi se, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u F BiH, omogućilo da se, osnovano u Statutu, teritorij grada Sarajeva može proširiti inkorporiranjem u Grad Sarajevo i drugih općina iz Kantona Sarajevo, uz obrazloženje da bi se na ovaj način Grad Sarajevo mogao proširiti na okolne gradske općine s kojima čini urbanu, infrastrukturnu cjelinu, povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva, osnovano u Statutu, a bez potrebe naknadne izmjene Statuta Grada Sarajeva.

Teritorij Grada Sarajeva, se osim ustavom može izmijeniti i zakonom F BiH, a na osnovu, a na osnovu sporazuma o udruživanju dviju ili više općina (Napomena obradivača – s ovakvim određenjem bi trebalo uskladiti i Ustav Kantona Sarajevo - član 4a, stav 1.),

Član 4.5.
(Pravna sposobnost)¹³

Grad Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.6.
(Simboli)

Grad Sarajevo ima grb i zastavu, kao i druge simbole, o kojima posebnom odlukom odlučuje Gradsko vijeće ~~u skladu sa Zakonom.~~¹⁴

Član 6.7.
(Pečat)¹⁵

(1) Grad Sarajevo ima pečat.

(2)—Sadržaj pečata je sljedeći: "Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine" u prvom koncentričnom krugu, "Kanton Sarajevo – GRAD SARAJEVO" u drugom koncentričnom krugu i naziv organa u trećem koncentričnom krugu.

(3)—Sadržaj pečata Grada Sarajeva ispisuje se oko grba Grada Sarajeva na službenim jezicima, te ćirilicnim i latiničnim pismom.

—Davanje odobrenja za izradu pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata, ~~uređit će uređuju se~~ se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Član 7.8.
(Ime)

Službeno ime Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i sjedišta Kantona Sarajevo je "Grad Sarajevo". ~~Službeno ime Grada Sarajeva je Grad Sarajevo.~~¹⁶

¹³ Određeno u članu 6. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH. Radna grupa je stave da Član 4. nije potrebno mijenjati, osim što je evidentirana potreba razmatranja samog naziva „Grad Sarajevo“ uz ovaj, ali i svakoj drugoj odredbi u tekstu Statuta, ukoliko se ocijeni prihvatljivim opredjeljenje da se Grad Sarajevo dobije službeno ime „Glavni grad Sarajevo“.

¹⁴ Radna grupa je stave da Član 5. nije potrebno mijenjati, psom što je potrebno izostaviti tket „uskladu sa Zakonom“

¹⁵ Radna grupa je stave da Član 6. nije potrebno mijenjati, izuzev što je potrebno definirati da se sadržaj teksta na pečatu upisuje na službenim jezicima i pismima.

¹⁶ Novom definicijom imena, uvrštenom na prijedlog Radne grupe, prevazišlo bi se različito imenovanje Sarajeva kao glavnog grada u Ustavu BiH i u Ustavu F BiH.

Član 8.9.
(Sjedište)¹⁷

~~Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3.~~

- (1) Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, Općina Stari Grad, Ulica Brodac, broj 1, u Vijećnici.**
- (2) Sjedište organa Grada Sarajeva ili organa uprave, može bit na drugoj adresi, u centralnom dijelu grada Sarajeva, o čemu Gradsko vijeće donosi odluku.**

Član 9.10.
(Službeni jezici)¹⁸

- (1) —Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te ćirilčno i latinično pismo su u ravnopravnoj službenoj upotrebi, u skladu s ustavom.**

~~— Primjena stava 1. ovoga člana regulira se posebnom odlukom Gradskoga vijeća.~~

Član 10.11.
(Dan Grada Sarajeva)

Dan Grada Sarajeva je 6. april.¹⁹

III — OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA²⁰

POGLAVLJE I. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA 1. Opće odredbe²¹

Član 11.12

¹⁷ Radna grupa predlaže da sjedište Grada Sarajeva bude u Vijećnici, s tim što predlaže da se Statutom propiše mogućnost da se, odlukom Gradskog vijeća, sjedište može mijenjati, uz obrazloženje da je cilj Vijećnicu učiniti tradicionalnim sjedištem Grada Sarajeva, ali tako da se ostavi mogućnost da se sjedište određenih organa i tijela Grada Sarajeva može utvrditi i negdje drugo, ali da to opet bude u centralnom, naslijeđenom dijelu grada.

¹⁸ Radna grupa je stave da je Član 9. Statuta Grada Sarajeva, potrebno preformulirati tako da se, umjesto određenja "u ravnopravnoj upotrebi", uvrsti u "službenoj upotrebi", uz obrazloženje da je ovakvo određenje nomotehnički ispravno, a da se takvom definicijom osigurava ravnopravnost. Radna grupa je stave da je drugi stav ovoga člana, suvišan i da ga je potrebno brisati.

¹⁹ Radna grupa je stava da ovaj član nije potrebno mijenjati.

²⁰ Usklađivanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave u F BiH i sa Jedinjstvenim pravilima.

²¹ Usklađivanje s Jedinjstveniom pravilima.

(Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava)²²

- (1) — Grad Sarajevo ~~i gradske općine su obavezni da~~ u ostvarivanju svojih zadataka, ~~poštuju~~ poštuje osnovna ljudska prava i temeljne slobode, utvrđene ustavom i zakonom. ~~i da osiguraju svim građanima jednaka prava, uz poštivanje njihovog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta, kao i da potiču njihov miroljubiv suživot i dobrobit svojih stanovnika u slobodnoj samoupravi.~~
- (2) — ~~Gradske vijeće ili bilo koji drugi organ~~ Organi Grada Sarajeva ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnoga stava. Oni su dužni u donošenju akata i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti akti imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava.

Član 12.13.²³

(Zaštita ljudskih prava kroz gradske propise)

~~Gradske vijeće~~ Organi Grada Sarajeva ~~će osigurati osiguravaju~~ donošenje propisa kojima ~~će se zaštititi~~ šтите utvrđena ljudska prava i slobode, ~~te uvesti primjenjuju~~ efikasni ~~efikasne instrumente~~ instrumente ~~te za zaštitu~~ zaštitu ljudskih prava, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ~~ratificiranim konvencijama o ljudskim pravima~~ njegovim aneksima.

Član 13.14.

(Komisija za ljudska prava)²⁴

- (1) — Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada organa Grada Sarajeva u ovoj oblasti, Gradske vijeće formira Komisiju za ljudska prava.
- (2) — Broj članova, način njihovog imenovanja ~~te nadležnosti Komisije~~ iz stava 1. ovoga člana utvrđuju se Poslovníkom Gradskog vijeća, odnosno odlukom Gradskog vijeća.

Član 14.15.

(Odnos organa Grada Sarajeva sa Ombudsmenom)²⁵

²² Radna grupa je stava da je u član 11. prvi stav potrebno preformulirati tako da bude jednostavan i jasno naslonjen na ustav i zakon.

²³ Radna grupa je stava da Član 12. treba preformulirati tako da se obaveza zaštite ljudskih prava i sloboda odnosi na sve organe Grada Sarajeva, uskladu sa Ustavom BiH, odnosno ratificiranim dokumentima o ljudskim pravima sadržani u Aneksa I Ustava BiH - Dodatni sporazum o ljudskim pravima koje se primjenjuju u BiH."

²⁴ Radna grupa je stava da član 13. nije potrebno mijenjati.

²⁵ Radna grupa je stava da član 14. nije potrebno mijenjati

- (1) —Organi Grada Sarajeva dužni su pružiti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine i svim promatračkim tijelima za ljudska prava, potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Grada Sarajeva.
- (2) U okviru pomoći iz prethodnoga stava, organi Grada Sarajeva dužna su naročito:
- a. staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i dokumente tajnog karaktera, te upravne spise,
 - b. osigurati saradnju državnih službenika i namještenika u davanju potrebnih informacija i podataka,
 - c. omogućiti pristup upravnim postupcima, kao i sastancima organa Grada Sarajeva.
- (3) Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovoga člana će se razmatrati u nadležnim organima Grada Sarajeva po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti poduzimane odgovarajuće mjere, ukoliko to bude potrebno.

POGLAVLJE II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA I POVJERAVANJE POSLOVA²⁶

Član 15.16.

(Odlučivanje u poslovima iz samoupravnog djelokruga)

- (1) Grad Sarajevo samostalno uređuje pitanja lokalne samouprave, putem odluka organa Grada Sarajeva, odnosno odluka građana, putem referenduma, u skladu sa članom 62, 63, 64. i 65. ovog Statuta.²⁷
- (2) Grad Sarajevo je samostalan u odlučivanju u poslovima iz isključive nadležnosti koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene federalnim, kantonalnim ili općinskim propisima, osim u slučajevima utvrđenim samoupravnog djelokruga, u skladu s ustavom ili zakonom.

Član 16.17.

(Vlastite nadležnosti)²⁸

— Grad Sarajevo je nadležan za:

2. urbano planiranje/upotrebu lokalnog zemljišta,
3. javne službe/infrastrukturu (vodu, kanalizaciju, prikupljanje otpada, grijanje, gas, tržište, javne parkove, vatrogasne brigade, lokalne zdravstvene službe, sportske objekte, groblja);

²⁶ Usklađeno sa Amandmanom LII na Ustav Kantona Sarajevo

²⁷ Radna grupa je stave da se sadržaj ranijeg člana 19. prenese u novi član 16. tako da se dopuni razradom mehanizma referenduma u Statutu.

²⁸ Radna grupa je stav da je Član 16. potrebno izmijeniti tako da bude u svemu usklađen sa Amandmanom LII na Ustav Kantona Sarajevo.

- ~~4. gradske finansije;~~
- ~~5. javni saobraćaj;~~
- ~~6. kulturu;~~
- ~~7. osnovno i srednje obrazovanje;~~
- ~~8. lokalni biznis;~~
- ~~9. dobrotvorne organizacije;~~
- ~~10. lokalni radio i televiziju;~~
- ~~11. lokalni turizam;~~
- ~~12. izvršne aspekte stambene politike (dodjela stanova, planiranje, izgradnja i održavanje zgrada u društvenom vlasništvu, odluke o visini stanarina);~~
- ~~13. druge nadležnosti koje Gradu Sarajevu prenese Kanton Sarajevo, odnosno povjere općtine.~~

~~— Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva može se, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima osnovanim radi obavljanja javnih službi u Gradu Sarajevu.~~

(1) Vlastite nadležnosti Grada Sarajeva su:

- a) osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom;
- b) donošenje budžeta Grada Sarajeva i organizacija efikasne gradske uprave prilagođene potrebama Grada Sarajeva;
- c) donošenje programa i planova razvoja Grada Sarajeva i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje, rad dobrotvornih organizacija i unapređenje turizma;
- d) utvrđivanje i provođenje politike planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša na teritoriji Grada Sarajeva i rješavanje u upravnom postupku u oblasti građenja, u skladu sa zakonom;
- e) utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara od interesa za Grad Sarajevo, upravljanje prirodnim resursima od značaja za Grad Sarajevo i raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korištenja;
- f) upravljanje i raspolaganje imovinom Grada;
- g) upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo;
- h) odlučivanje o raspolaganju stanovima u vlasništvu Grada Sarajeva i visini zakupnine za korištenje stanova koji su u vlasništvu Grada Sarajeva, propisivanje pravila održavanja reda u stambenim zgradama na području Grada Sarajeva, obezbjeđivanje sredstava za radove radi zaštite objekata od kulturno-istorijskog značaja na području Grada Sarajeva, uređivanje i obezbjeđivanje korištenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad Sarajevo, utvrđivanje visine naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Sarajeva i vršenje nadzora nad njihovim korištenjem;
- i) određivanje imena ulica i trgova na području Grada Sarajeva;
- j) donošenje propisa o uslovima, izgradnji i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada Sarajeva;

- k) osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad Sarajevo;
- l) utvrđivanje osnova zajedničke politike razvoja kulture, fizičke kulture, sporta, odmora i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanje u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sportskih takmičenja od značaja za Grad;
- m) analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema organima nadležnim za ova pitanja;
- n) donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Grada Sarajeva;
- o) uspostavljanje i vršenje inspekcijuskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada Sarajeva;
- p) raspisivanje referendum za područje Grada Sarajeva;
- q) raspisivanje samodoprinosa, javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada Sarajeva; 18. osnivanje i obezbjeđivanje uslova rada gradskih radio i TV stanica, štampanih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;
- r) podsticanje razvoja civilnog društva;
- s) zaštita životinja.

(2) Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad Sarajevo može, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obrtnicima.

(3) Grad Sarajeva ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz nadležnosti Grada Sarajeva, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.

(4) Osim ukoliko zakon ne odredi da neku nadležnost treba smatrati povjerenom, nadležnost ustanovljena ili predviđena zakonom smatra se vlastitom nadeležnošću Grada Sarajeva.

Član 18.

(Zajedničke nadležnosti Grada Sarajeva i općina u Kantonu Sarajevo koje nisu u sastavu Grada Sarajeva)²⁹

(1) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture, u skladu s Ustavom Kantona Sarajevo.

(2) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu Sarajevo.

²⁹ Ulvršten je novi član 18. koji znači usklađivanje s Amandmanom LJI na Ustav KS

Član 1719.
(Prenošenje poslova lokalne samouprave)³⁰

Odlukom Gradskog vijeća, odnosno općinskog vijeća općina koje čine Grad Sarajevo, mogu se međusobno prenositi pojedini poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga.

Član 18.-20.³¹
(Prenošenje poslova viših nivo vlasti na Grad Sarajevo)

Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti, odnosno državnih vlasti, mogu biti povjereni zakonom Gradu Sarajevu kao jedinici lokalne samouprave, odnosno kao glavnom gradu, nakon konsultacije organa Grada Sarajeva, uzimajući u obzir princip supsidijarnosti i sposobnosti organa Grada Sarajeva i gradske uprave da te poslove obavljaju efikasno.

Člana 1921.³²
(Sredstva za prenesene poslove)

~~— Grad Sarajevo uređuje pitanja lokalne samouprave putem odluka svojih organa i građana.~~
Prijenos i povjeravanje novih poslova Gradu Sarajevu prati dodjela sredstava potrebnih za njihovo efikasno obavljanje.

POGLAVLJE III. VITANI NACIONALNI INTERES³³

Član 2022.
(Vitalni nacionalni interes)

(1) Vitalni nacionalni interesi su u oblastima: kulture, obrazovanja, religije i nacionalnih spomenika.

³⁰ Radna grupa je stala da član 17. nije potrebno mijenjati.

³¹ Uvršteni su novi članovi 20. i 21. koji znače usklađivanje sa Zakonom principima lokalne samouprave, gdje je u članu 10. propisana mogućnost prenošenja poslova viših razina vlasti gradskoj upravi, a u članu 11. sredstava za efikasno obavljanje ovih poslova.

³² Sadržaj odredbe člana 19. je prenesen u novi član 16.

³³ Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima

(2) U oblasti od vitalnoga nacionalnog interesa odluke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva donose se u skladu s članom 38. ovoga Statuta.³⁴

2. Mehanizmi lokalne samouprave³⁵

Član 19.

Grad Sarajevo uređuje pitanja lokalne samouprave putem odluka svojih organa i građana.

POGLAVLJE IV – ORGANI GRADA SARAJEVA³⁶

Član 2023.

(Organi Grada Sarajeva)³⁷

Organa Grada Sarajeva su Gradsko vijeće Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Gradsko vijeće) i gradonačelnik Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Odjeljak A. Gradsko vijeće³⁸

Član 2124.

(Gradsko vijeće)

Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana Grada Sarajeva i organ odlučivanja³⁹, najviši je organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 17.18.19.i 20. 46. ovoga statutaStatuta.

Član 2225.

(Sastav Gradskog vijeća i izbor gradskih vijećnika)⁴⁰

(1) Gradsko vijeće se sastoji od 28 gradskih vijećnika.

³⁴Potrebno je provjeriti broj člana Statuta

³⁵Radna grupa je mišljenja da je potrebno razmotrit isintagmu "Mehanizmi lokalne samouprave", odnosno predložiti drugi odgovarajući naziv ovog odjeljka Statuta, te je naziv izostavlje nzajedno s članom 19. budući da je odlučivanje organa Grada Sarajeva i građana razrađeno u drugim odredbama Statuta.

³⁶Uskladjivanje forme s Jedinstvenim pravilima

³⁷Radnagrupa je mišljenja da član 20. nije potrebno mijenjati, osim što je potrebno definirati skraćeni naziv ovih organa u tekstu Statuta pri prvom navođenju onog naziva organa.

³⁸Uskladjivanje form s Jedinstvenim pravilima

³⁹Uskladjivanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave

⁴⁰Radnagrupa je stave da se stav 1. člana 22 (sada 25)trebaizmijenititako da glasi:

"Gradskovijeće sastoji se od 28 gradskih vijećnika."

- (2) Svako općinsko vijeće općina koje čini Grad Sarajevo, bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.
- (3) Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno je zajamčen minimum od 20% 6 (šest) mjesta u Gradskome vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.
- (4) Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zajamčen stavom 3. ovoga člana, gradski vijećnici se biraju iz reda kandidata s lista političkih stranaka zastupljenih u općinskim vijećima, a na osnovi izbornih rezultata.

Član 23-26.⁴¹

(Konstituiranje Gradskog vijeća)

- (1) Gradskovijeće se konstituira u roku od 30 dana od dana konstituiranja općinskih vijeća općina koje čine Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).
- (2) Mandati za Gradsko vijeće dodjeljuju se kandidatima s kandidatskih lista poslije provedenih izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a na način i po postupku propisanom ovim članom.
- (3) Kandidatsku listu, iz stava 2. ovog člana, može predložiti politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i/ili grupa općinskih vijećnika. Grupu općinskih vijećnika sačinjavaju dva i više vijećnika. Na kandidatskoj listi iz stava 3. ovog člana zastupljeni su isključivo općinski vijećnici kojima je potvrđen i verificiran mandat u općinskom vijeću kojem se predlaže kandidatska lista za provođenje izbora za Gradsko vijeće i to tako da se, uz ime ip rezime, obavezno navodi inacionalno opredjeljenje kandidata.
- (4) Prilikom formiranja kandidatske liste, predlagač iz stava 3. ovog člana void računa o tome da općinsko vijeće ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće najmanje po jednog kandidata iz reda svakog konstitutivnog naroda, a općinsko vijeće u kojem je, u usporedbi s drugim općinskim vijećima, zastupljen veći broj općinskih vijećnika iz reda određenog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće, srazmjerno veći broj vijećnika pripadnika pojedinog konstitutivnog naroda, odnosno vijećnika iz reda ostalih.
- (5) Općinsko vijeće se može izjašnjavati o predloženoj kandidatskoj listi ako je ta kandidatska lista ovjerena od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
- (6) Izbori u općinskom vijeću za Gradsko vijeće su tajni, a općinski vijećnici se izjašnjavaju tako što svaki općinski vijećnik preuzima jedan glasački listić koji sadrži sve predložene kandidatske liste i upisuje svoj (jedan) glas za samojednu od kandidatskih lista. U protivnom glasački listić je nevažeći.
- (7) Po završetku glasanja, zbrajaju se glasovi za pojedine kandidatske liste.

⁴¹Radnagrupa je stave da tekst članova 23, 24 i 25 (sada 26,27, 28. formom usklađeni s Jedinstvenimpravilima) ne treba mijenjati .

- (8) Mandati za Gradsko vijeće se dodjeljuju kandidatskim listama, prema broju obivenih glasova, po sistemu proporcionalne zastupljenosti kandidata sa kandidatskih lista, u skladu s Izbornim zakonom BiH, odnosno, dijele se po redu, počev od najvećeg količnika, dok se ne raspodjele svi mandate iz općinskog vijeća za Gradsko vijeće.
- (9) Raspodjela mandata među kandidatima s iste kandidatske liste vrši se prema redoslijedu kandidata na kandidatskoj listi.
- (10) Ukoliko se za određivanje posljednjeg, sedmog mandata dobije isti količnik, mandat se dodjeljuje žrijebanjem. Žrijebanje se provodi odmah po objavi rezultata u prisustvu svih vijećnika općinskog vijeća, nanačin kako o tome odluči općinsko vijeće.
- (11) Ukoliko se ovako provedenim izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, među sedam izabranih gradskih vijećnika, ne dobije minimalno potrebna zastupljenost vijećnika iz pojedinog konstitutivnog naroda, kako je to navedeno u stavu 5. ovog člana, umjesto izabranog vijećnika, za Gradsko vijeća s najmanjim količnikom iz reda naroda za koji je i bez tog vijećnika zadovoljena minimalna zastupljenost, delegira se općinski vijećnik pripadnik naroda koji nije zastupljen u potrebnom broju među delegatima iz tog općinskog vijeća, a koji je na kandidatskoj listi kojoj pripada sljedeći najveći količnik.
- (12) Ukoliko na toj kandidatskoj listi nema kvalificiranog kandidata, utvrđuje se sljedeći najveći količnik i tako sve dok se ne dođe do kvalificiranog kandidata.
- (13) Ukoliko međup reostalim kandidatima na kandidatskim listama nije kvalificirani kandidat, za Gradskovijeće se delegira općinsk ivijećnik koji je na izborima za općinsko vijeće dobio najveći broj glasova građana I koji pripada narodu čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno osigurati delegiranjem iz općinskog vijeća, bez obzira na izborni rezultat političke stranke ili koalicije, odnosno rezultat koji je ostvario na lokalnim izborima kao nezavisni kandidat.
- (14) Ukoliko se na način iz stava 13. Ovoga člana ne može delegirati kvalificirani vijećnik, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s najvećim brojem glasova građana, a sa listekandidata koja je bila prijavljena na lokalnim izborima za to općinsko vijeće i to od strane političke stranke, koalicije ili grupe vijećnika čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće dobila mandate koji se oduzima. Ukoliko na listi kandidata političkestranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili grupe vijećnika za lokalne izbore za općinsko vijeće, a čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za gradske vijećnike dobila mandate koji se oduzima, nema kvalificiranog kandidata, delegira se kvalificirani kandidat koji je na lokalnim izborima za općinskovijeće dobio najveći broj glasova, bez obzirana izborni rezultat koji je ostvarila politička stranka ili koalicija,odnosno koji je ostvario kao nezavisni kandidat.
- (15) Konačno dobivene rezultate izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće potvrđuje Centralna izborna komisija Bosne I Hercegovine, ovjerava da su izbori

provedeni u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te izdaje uvjerenja gradskim vijećnicima kojima su dodijeljeni mandati.

- (16) Ukoliko se nakon provođenja svih navedenih procedura iz ovoga člana ne postigne propisana nacionalna zastupljenost gradskih vijećnika, primjenjuju se dodatne procedure propisane Poslovníkom Gradskog vijeća kojima se riješava ovo pitanje.

Član 24-27.

(Mandat gradskog vijećnika)⁴²

Mandat gradskog vijećnika traje do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Sarajeva u skladu sa Zakonom, do izboranovog vijećnika u Gradsko vijeće.

⁴²Radna grupa je stave da tekst članova 23. i 25. (sada 26, 27, 28. Formom usklađeni s Jedinštvénim pravilima) ne treba mijenjati, a da u 24. treba jasnije dogovoriti rpedstanak manadata Gradskih vijećnika, uimajući u vodu trajanje procesa izbora gradskih iivćenika i konstituiranja Gradskog vijeća .